| AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS | Class Subclass ISSUE CLASSIFICATION | | | | • | _ [| | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|---|--------------------|--|---|
| The second second | | U.S. UTIL | JTY Paten | | Ation | ATC . | | |
| | | KC, | 01.F.E. | R | PAIENT | 41E | | |
| | | SCANNED (| 96-A/_ 0.A/_ | | | | 7 | ,, |
| APPLICATION NO | | CLASS | SUBCLASS | ART UNIT | r Ex | (AMINER N | GIIYGN | 04 |
| 09/9726 | | 367 29 | 832 | 2835 372 | | Smi | H | |
| Toyohai | ru Oohata | | | / | | ; | | 10 |
| PPLIC | | At | - 1 | 1771 | | . n . _w | · ~ | - |
| * ** | <u>mountină me</u> | thod () (V | uney | | on an | メル | ound | my. |
| THE | | \nearrow | | | - L | بو که , | mont | ا المراجة |
| BES | ST AVAIL | A-D1 | | | | / <u>/</u> | - | PTO-2040 12/99 |
| | A VAVIEY | ARLE C | OPY | | | | | |
| | 1, | | | | | | | taž 6 t. Prazi |
| | | ISSUIN | G CLASSI | FICATIO |)N | 1 | 1.8 | - |
| ORIGIN | IAL | 7 | <u> </u> | | EFERENCE | (S) | | |
| CLASS | SUBCLASS | CLASS | SUI | SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK) | | | | |
| | | | 1 P | | | | 1.7. ^{1.5} | |
| INTERNATIONA | L CLASSIFICATION | 1, | | | | | 13. 2 S | |
| | | ************************************** | | 1 1 2 | 1.24/pt 1 | | The state of the s | |
| | | 7 33 - 64 | , , | 7 7 7 | and the | | 57557 3755 | |
| | | | | | | | £. 141 | |
| | | | | | Continued o | n Issue Slip | Inside File J | acket |
| | Marian Santa | | | | THE EST OF STATES | | 交通的意 | |
| TERMIN/ DISCLAI | MED | 1 | DRAWINGS | | 1 (C) (23 (C) | /1 · · · | ALLOW | |
| | | Sheets Drwg. | Figs. Drwg. | Print Fig. | Total C | laims | Print Clai | m for O.G. |
| | CE COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF | | | The second | NOTIC | - 32 AT I | NO KINDS | 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| | (date) | | | | NOIN | E Or ALL | OWANCE N | MAILED |
| has been disclaime | The Property of | (Assistant E | Examiner) | (Date) | 1 | | | |
| The term of thi | the expiration date | | | | | | > 1, 2000 > 2 <u>1</u> | |
| of U.S Patent. No. | | | | | 4-200 | | E FEE | CA 28.1 |
| Or O.S Faterit. No. | | | | | Amou | nt Due | Date | Paid |
| O O.S Falent. No. | | /Ddmnn E | xaminer) | (Date) | | | | |
| ol old rate in the | | (Finday E | * 1 * 11 * 11 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * | | 10 | ^+: | | en . |
| The terminal this patent have been | | (Finday E | | A Dec | S IS | SUE BAT | CH NUMB | |